

## Standardni informativni list

### Lombardni kredit

	Kategorija	Lombardni kredit	
1	<b>Opšti uslovi korištenja</b>	Klijent mora biti građanin Bosne i Hercegovine sa stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini	
		Klijent mora biti stariji od 18 godina te mora biti u mogućnosti da samostalno podnese zahtjev (ovlaštenja/punomoći za treća lica nisu dozvoljena). Klijent na datum dospijeća kredita ne može imati više od 65 godina.	
		Klijent treba da ima ugovor na neodređeno ili određeno vrijeme a ne može biti lice čiji je probni rad u toku;	
2	Vrsta kredita	Lombardni kredit	
3	Namjena kredita	Kreditna sredstva se odobravaju bez određene namjene, Banka ne vrši kontrolu njihovog utroška.	
4	Opis usluge	Lombardni kredit je nenamjenski kredit uz instrument osiguranja – namjenski depozit (u valuti KM odnosno EUR) u iznosu 100% od iznosa kredita.	
5	Naziv i adresa sjedišta banke	ProCredit Bank d.d. Sarajevo, Ulica Franca Lehara bb, Sarajevo	
6	Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	U skladu sa platežnom sposobnošću klijenta	
		Kredit se odobrava Korisniku koji ostvaruje redovna mjesecačna primanja i koji ispunjava druge uslove propisane Opštim uslovima i primjenjivim propisima.	
7	Kriterij za indeksiranje novčanog depozita/kredita/mikrokredita/lizinga	Ukoliko se kredit ugovara sa valutnom klauzulom ista se vezuje za EUR valutu prema srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan zaključenja ugovora.	
8	Trajanje ugovora	do 360 mjeseci	
9	Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope i elementi na osnovu kojih će se određivati ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, njihova visina u vrijeme zaključenja ugovora, period u kojima će se mijenjati i način izmjene kao i fiksni element ako je ugovoren	2,00%	
		U slučaju ugovaranja promjenljive kamatne stope, uskladivanje kamatne stope će se vršiti dva puta godišnje, sa danom 31. mart za period april – septembar tekuće godine i na dan 30. septembar za period oktobar – decembar tekuće i januar – mart naredne godine. Pri obračunu promjenljivog dijela kamatne stope uzimati će se vrijednost šestomjesečnog EURIBOR-a dva radna dana prije početka narednog kamatnog perioda i važiće za naredni kamatni period od šest mjeseci, a utvrđivati će se svakih šest mjeseci u toku trajanja kredita. Zvanična vrijednost se objavljuje za svaki radni dan na sajtu www.euribor-rates.eu. Banka će primjenjivati vrijednost zaokruženu na dva decimalna mesta.	
		Kod kreditnih proizvoda kod kojih je kamatna stopa određena kao zbir referentne kamatne stope (EURIBOR) i marže, primjenjuje se dodatna odredba koja glasi: „U slučaju negativne vrijednosti referentne kamatne stope, banka će za obračun kamate primijeniti kamatnu stopu samo u visini marže.“	
		U trenutku izdavanja ovog informativnog lista vrijednost šestomjesečnog EURIBOR-a iznosi:	1,809%
		Banka može izmijeniti neki od obaveznih elemenata Ugovora o kreditu uz prethodnu pisano saglasnost korisnika kredita, prije primjene te izmjene. Izuzev elemenata za koje je zakonom propisana mogućnost promjene bez saglasnosti korisnika (npr. promjenjiva kamatna stopa i sl.).	
10	Efektivna kamatna stopa (EKS) i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišćeni u obračunu te stope (primjer za klijenta Banke)	Iznos kredita	100.000,00 KM
		Rok otplate (u mjesecima)	120
		Godišnja nominalna kamatna stopa	2,00%
		Vrsta nominalne kamatne stope	fiksna
		Efektivna kamatna stopa:	2,36%
		Iznos anuiteta	920,13 KM
		Valuta u kojoj se kredit vraća	KM
		1. OSNOVNI TROŠKOVI	
		1.1. Provizija za obradu kredita	1,50%
		1.2. Troškovi registracije trajnog naloga za otplatu kredita (jednokratno)	10,00 KM
		1.3. Trošak održavanja računa na kojima se evidentiraju kreditne transakcije (kreditna partija)- Mjesečno	3,00 KM
		1.4. Trošak vođenja paketa usluga - Mjesečno	4,99 KM
		2. OSTALI TROŠKOVI	
		2.1. Troškovi izdavanja mjenica/Troškovi provjere izvještaja iz Centralnog registra kredita/Troškovi ovjere dokumenata	10,00 KM
		2.2. Troškovi ovjere dokumenata, Izdavanja mjenica Troškovi upisa založnog prava	0,00 KM
		2.3. Notarski troškovi upisa založnog prava – hipoteke*	0,00 KM
		2.4. Troškovi osiguranja nekretnine od opštег rizika**	0,00 KM
		2.5.Troškovi procjene vrijednosti nekretnine***	0,00 KM

		<table border="1"> <tr> <td>2.6. Troškovi izdavanja izvoda iz KUU/ZK izvatka</td><td>0,00 KM</td></tr> <tr> <td>Ukupan iznos kredita sa kamatom i ostalim troškovima koje je klijent u obavezi platiti banci</td><td>112.894,94 KM</td></tr> <tr> <td colspan="2">U trenutku izdavanja informativnog lista, osnovni troškovi su fikni. Promjenjivost ostalih troškova uslovljena je promjenom indeksa potrošačkih cijena, primjenom i/ili promjenom propisa i drugih akata ovlaštenih institucija i uskladjuje se kvartalno. Troškovi koji se naplaćuju od strane trećih lica (notar, ZK ured i dr) izraženi su u prosječnoj vrijednosti.</td></tr> </table>	2.6. Troškovi izdavanja izvoda iz KUU/ZK izvatka	0,00 KM	Ukupan iznos kredita sa kamatom i ostalim troškovima koje je klijent u obavezi platiti banci	112.894,94 KM	U trenutku izdavanja informativnog lista, osnovni troškovi su fikni. Promjenjivost ostalih troškova uslovljena je promjenom indeksa potrošačkih cijena, primjenom i/ili promjenom propisa i drugih akata ovlaštenih institucija i uskladjuje se kvartalno. Troškovi koji se naplaćuju od strane trećih lica (notar, ZK ured i dr) izraženi su u prosječnoj vrijednosti.		
2.6. Troškovi izdavanja izvoda iz KUU/ZK izvatka	0,00 KM								
Ukupan iznos kredita sa kamatom i ostalim troškovima koje je klijent u obavezi platiti banci	112.894,94 KM								
U trenutku izdavanja informativnog lista, osnovni troškovi su fikni. Promjenjivost ostalih troškova uslovljena je promjenom indeksa potrošačkih cijena, primjenom i/ili promjenom propisa i drugih akata ovlaštenih institucija i uskladjuje se kvartalno. Troškovi koji se naplaćuju od strane trećih lica (notar, ZK ured i dr) izraženi su u prosječnoj vrijednosti.									
	Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospievaju anuiteti (mjesečno, tromjesečno i drugo)	EKS je dekurzivna kamatna stopa koja se obračunava na godišnjem nivou primjenom složenog kamatnog računa - obračun konformnom metodom, kalendarski broj dana u mjesecu i 365/366 dana u godini.							
		U gore navedenom primjeru mjesečni anuitet iznosi: 920,13 KM							
12	Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Za zaključenje ugovora o hipoteci potrebna je notarska obrada. Notarski troškovi su definisani notarskim tarifama.							
13	Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Korisnik kod koga je polisa osiguranja instrument obezbjedenja ispunjenja obaveza, obvezan je da zaključi ugovor o osiguranju (polisa osiguranja) sa osiguravajućom kućom.							
14	Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjerenja obaveza	Ukoliko korisnik svoje obaveze po odobrenom kreditu ne bude izmirio u roku, odnosno u skladu sa otplatnim planom, banka će obračunavati zateznu kamatu na dospijele neizmirene obaveze. Dakle, korisnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, poređ glavnice i redovne kamate, i zateznu kamatu na iznos duga od dana isplate, po kamatnoj stopi koja iznosi 0,027777% za svaki dan kašnjenja, to jeste 10,00% godišnje. Obračun zatezne kamate vrši se tako da se stopa od 0,027777% množi brojem dana zakašnjenja i tako utvrđena stopa množi se sa iznosom glavnog duga. Obračun zatezne kamate se vrši po metodama po kojima se obračunava redovna kamatna stopa. Promjena navedene zatezne kamatne stope vršiće se u skladu sa izmjenama zakonskih propisa koji je definišu.							
15	Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja i izmirenja obaveza	U slučaju kašnjenja ili propuštanja urednog i blagovremenog ispunjenja ugovorenih obaveza, Banka je ovlaštena poduzeti sljedeće mjeru: - jedan dan nakon proteka ugovorenog roka ispunjenja obaveze, putem maila i/ili SMS obavještenja upozoriti klijenta na kašnjenje i pozvati ga da dospije obaveze izmiri bez odlaganja; - ukoliko ni nakon prethodno navedenog upozorenja Korisnik ne pristupi ispunjenju svojih obaveza, organizovati telefonski ili lični sastanak sa Korisnikom u cilju utvrđivanja razloga kašnjenja i razmatranja opcija za otklanjanje nastalih smetnji i eventualni nastavak urednog izmirenja obaveza; - ukoliko sastanak sa Korisnikom ne rezultira ispunjenjem dospijelih obaveza, a od datuma dospijeća ugovorenih obaveza je proteklo 3 ili više dana, Banka će uputiti pismeno obavještenje/opomenu Korisniku i svim uključenim licima (sudužniku i dr.); - ako na nakon slanja pismenog obavještenja Korisnik ne pristupi dobrovoljnom ispunjenju obaveze, a od datuma dospijeća obaveze je proteklo 6 ili više dana, Banka će poduzeti potrebne radnje u cilju naplate dospijelog potraživanja prinudnim putem, korištenjem ugovorenih sredstava obezbjedenja.							
16	Instrumenti obezbjedenja ispunjenja obaveza sa informacijom o redoslijedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjedenja	<table border="1"> <tr> <td>Instrumenti obezbjedenja ispunjenja obaveza koje ugovaraju Banka i Korisnik u cilju osiguranja povrata isplaćenih kreditnih sredstava, zavise prije svega od iznosa i svrhe finansiranja, kao i od ocijenjene finansijske sposobnosti Korisnika, te kao isti mogu biti ugovoreni: saglasnost o pljenidbi i prijenosu dijela primanja dužnika i/ili sudužnika, mjencanja, depozit u visini minimalno 100% od iznosa kredita i drugi primjenjivi instrumenti obezbjedenja koji su ocijenjeni kao prihvatljivi.</td> </tr> <tr> <td>Redoslijed aktivacije instrumenata obezbjedenja: 1. aktiviranje saglasnosti o pljenidbi, 2. naplata depozita, 3. pokretanje izvršnog postupka temeljem uspostavljenog založnog prava i/ili mjenice.</td> </tr> <tr> <td>Na sredstvima namjenskog depozita Banka osnovom Ugovora o založnom pravu vrši zabranu raspolažanja i stiče pravo prenystva namirenje potraživanja po Ugovoru u odnosu na treća lica. Banka namirenje iz depozita vrši se bez pokretanja sudskog postupka i bez obavještavanja.</td> </tr> </table>	Instrumenti obezbjedenja ispunjenja obaveza koje ugovaraju Banka i Korisnik u cilju osiguranja povrata isplaćenih kreditnih sredstava, zavise prije svega od iznosa i svrhe finansiranja, kao i od ocijenjene finansijske sposobnosti Korisnika, te kao isti mogu biti ugovoreni: saglasnost o pljenidbi i prijenosu dijela primanja dužnika i/ili sudužnika, mjencanja, depozit u visini minimalno 100% od iznosa kredita i drugi primjenjivi instrumenti obezbjedenja koji su ocijenjeni kao prihvatljivi.	Redoslijed aktivacije instrumenata obezbjedenja: 1. aktiviranje saglasnosti o pljenidbi, 2. naplata depozita, 3. pokretanje izvršnog postupka temeljem uspostavljenog založnog prava i/ili mjenice.	Na sredstvima namjenskog depozita Banka osnovom Ugovora o založnom pravu vrši zabranu raspolažanja i stiče pravo prenystva namirenje potraživanja po Ugovoru u odnosu na treća lica. Banka namirenje iz depozita vrši se bez pokretanja sudskog postupka i bez obavještavanja.				
Instrumenti obezbjedenja ispunjenja obaveza koje ugovaraju Banka i Korisnik u cilju osiguranja povrata isplaćenih kreditnih sredstava, zavise prije svega od iznosa i svrhe finansiranja, kao i od ocijenjene finansijske sposobnosti Korisnika, te kao isti mogu biti ugovoreni: saglasnost o pljenidbi i prijenosu dijela primanja dužnika i/ili sudužnika, mjencanja, depozit u visini minimalno 100% od iznosa kredita i drugi primjenjivi instrumenti obezbjedenja koji su ocijenjeni kao prihvatljivi.									
Redoslijed aktivacije instrumenata obezbjedenja: 1. aktiviranje saglasnosti o pljenidbi, 2. naplata depozita, 3. pokretanje izvršnog postupka temeljem uspostavljenog založnog prava i/ili mjenice.									
Na sredstvima namjenskog depozita Banka osnovom Ugovora o založnom pravu vrši zabranu raspolažanja i stiče pravo prenystva namirenje potraživanja po Ugovoru u odnosu na treća lica. Banka namirenje iz depozita vrši se bez pokretanja sudskog postupka i bez obavještavanja.									
17	Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslovi i način odustajanja, visina troškova u vezi s tim	Korisnik može najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, odustati od ugovora o kreditu na njegov pisani zahtjev, bez obaveznog navođenja razloga za odustajanje, ali pod uslovom da nije počeo da koristi kreditna sredstva. Datum prijema pismenog zahtjeva klijenta smatra se datumom odustanka od ugovora. U ovom slučaju, banka ima pravo na naplatu obračunate naknade za obradu kreditnog zahtjeva koja je jednaka proviziji za obradu kredita kao da klijent nije odustao od zahtjeva za kredit.							
18	Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo banke na naknadu kao i visina naknade	<table border="1"> <tr> <td>Korisnik ima pravo na prijevremenu otplatu kredita i to djelimičnu ili ukupnog iznosa ostatka duga po kreditu. Uslovi i visina naknade za prijevremenu otplatu kredita definisani su propisima entiteta, te se u skladu s njima i primjenjuju.</td> </tr> <tr> <td>Broj preostalih anuiteta do dospijeća kredita</td> <td>Iznos naknade za prijevremeni povrat</td> </tr> <tr> <td>&gt; = 12</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>&lt;12</td> <td>0,50%</td> </tr> </table> <p>U skladu sa propisima Federacije BiH, Korisnik može izvršiti prijevremeni povrat plasmana u cijelosti, uz obavezu obavještavanja Banke 3 radna dana prije dana povrata, te plaćanja preostalog iznosa dospijelih, a neplaćenih obaveza i naknade za prijevremeni povrat plasmana.</p> <p>Banka ima pravo na naplatu naknade za prijevremenu otplatu kredita u sljedećim slučajevima:</p> <p>a) pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena u periodu tokom kojeg se primjenjivala fiksna nominalna kamatna stopa, b) ako je namjena kredita kupovina nepokretnosti, neovisno da li je ugovorenika fiksna ili promjenjiva nominalna kamatna stopa, i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godine dana veći od 20.000,00 KM.</p> <p>Naknada za prijevremenu otplatu kredita u situacijama iz tačke a) i b) ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen, a ni u kom slučaju ne može biti veća od ugovorenog naknade za obradu kredita.</p> <p>Osim u situacijama iz tačke a) i b) Banka ima pravo na naplatu naknade za prijevremenu otplatu kredita i u svim slučajevima kada iznos kredita prelazi 150.000 KM, neovisno da li je ugovorenika fiksna ili promjenjiva nominalna kamatna stopa, kao ni da li je predmet finansiranja kupovina nekretnine. U ovom slučaju naknada za prijevremenu otplatu kredita ne može biti veća od ugovorenog naknade za obradu kredita.</p> <p>U skladu sa propisima Republike Srpske, Korisnik može izvršiti prijevremeni povrat plasmana u cijelosti, uz obavezu obavještavanja Banke 3 radna dana prije dana povrata, te plaćanja preostalog iznosa dospijelih, a neplaćenih obaveza i naknade za prijevremeni povrat plasmana.</p> <p>Banka ima pravo na naplatu naknade za prijevremenu otplatu kredita pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena u periodu tokom kojeg se primjenjivala fiksna nominalna kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godine dana veći od 10.000,00 KM.</p> <p>Naknada za prijevremenu otplatu kredita ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen.</p> <p>Uslovi i visina naknade za prijevremenu otplatu kredita definisani su propisima entiteta, te se u skladu s njima i primjenjuju.</p>	Korisnik ima pravo na prijevremenu otplatu kredita i to djelimičnu ili ukupnog iznosa ostatka duga po kreditu. Uslovi i visina naknade za prijevremenu otplatu kredita definisani su propisima entiteta, te se u skladu s njima i primjenjuju.	Broj preostalih anuiteta do dospijeća kredita	Iznos naknade za prijevremeni povrat	> = 12	1,00%	<12	0,50%
Korisnik ima pravo na prijevremenu otplatu kredita i to djelimičnu ili ukupnog iznosa ostatka duga po kreditu. Uslovi i visina naknade za prijevremenu otplatu kredita definisani su propisima entiteta, te se u skladu s njima i primjenjuju.									
Broj preostalih anuiteta do dospijeća kredita	Iznos naknade za prijevremeni povrat								
> = 12	1,00%								
<12	0,50%								

19	<b>Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obaveštenje o rezultatima uvida u baze podataka</b>	Korisnik ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obaveštenje o rezultatima uvida u baze podataka kao što je Centralni registar kredita (CRK).
20	<b>Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa korisnikom</b>	Korisnik ima pravo da podnese zahtjev za dobijanje besplatne kopiju nacrtu ugovora o kreditu radi razmatranja izvan prostorija banke, osim ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne želi zasnovati ugovorni odnos sa korisnikom. Rok za razmatranje nacrtu ugovora od strane klijenta je 3 dana.
21	<b>Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi</b>	Uslovi iz ovog informativnog lista smatraju se važećim 5 dana od dana uručenja korisniku. Svaka izmjena informativnog lista biće objavljena u poslovnim prostorijama ProCredit Bank dd Sarajevo i na internet stranici <a href="http://www.procreditbank.ba">www.procreditbank.ba</a> .
22	<b>Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi prebijanja kredita i depozita</b>	Kod ove kreditne linije Banka ne uzima novčani depozit kao uslov za odobravanje kredita.

Informativni list se potpisuje u 2 primjerka, jedan primjerak za Korisnika, a drugi za Banku.

Klijent: \_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_

Dana:

Dana: